

**ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ
ОБАВИЈЕСТ О НАБАВИ
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ**

Robe / robe / робе

Usluge / usluge / услуге

Radovi / radovi / радови

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

Део I: УГОВОРНИ ОРГАН

**I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА**

Organizacija / Organizacija / Организација Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа Admir Katica, tehnička pitanja Jasminka Ademović, ostala pitanja
Adresa / Adresa / Адреса Mehmeda Spahe br. 7	Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број 71000
Grad / Grad / Град SARAJEVO	Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број 4200742210000
Telefon / Telefon / Телефон 033 280-020, lokal 3100 i 3142	Faks / Faks / Факс 033 590-217
Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)	Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

**I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

Kao pod I.1.

Kao pod I.1.

Kao pod I.1.

Kao u Aneksu A

Prema Aneksu A

Види Анекс А

**I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Kao pod I.1.

Kao pod I.1.

Kao pod I.1.

Kao u Aneksu A

Prema Aneksu A

Види Анекс А

**I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHТJEVI ZA UČEŠĆE
ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHТJEVI ZA UČEŠĆE
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ / ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕШЋЕ**

Kao pod I.1.
Kao pod I.1.
Kao под I.1.

Kao u Aneksu A
Prema Aneksu A
Види Анекс А

**I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN¹)
VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3 ZJN²)
ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3 ЗЈН³)**

I.5.a	upravni organ tijelo uprave управни орган	<input checked="" type="checkbox"/>	javni subjekt javni subjekt јавни субјект	<input type="checkbox"/>	javno preduzeće javno poduzeće јавно предузеће	<input type="checkbox"/>
I.5.b	na državnom nivou na državnoj razini на државном нивоу	<input type="checkbox"/>	na entitetskom nivou na entitetskoj razini на ентитетском нивоу	<input checked="" type="checkbox"/>	na lokalnom nivou na lokalnoj razini на локалном нивоу	<input type="checkbox"/>
	ostali ostali остали	<input type="checkbox"/>				

¹ Zakon o javnim nabavkama BiH

² Zakon o javnim nabavkama BiH

³ Закон о јавним набавкама БиХ

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

Део II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1 VRSTA UGOVORA:

VRSTA UGOVORA:

ВРСТА УГОВОРА:

Robe / robe / robe

Usluge / usluge / usluge

Radovi / radovi / radovi

II. 2. **DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)**
DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)
ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВА ЗАКЉУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32 ЗЈН) (уколико је

primjenjivo)

Da

Da

Да

Ne

Ne

Не

II.3. **NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN**
KOD UGOVORNOG ORGANA

NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN

KOD UGOVORNOG ORGANA

НАЗИВ / РЕФЕРЕНЦА ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН

КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

PLANIRANJE, DIZAJNIRANJE I PROVOĐENJE JAVNE INFORMATIVNE KAMPANJE ZA POBOLJŠANJE
SIGURNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

II. 4. **OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)**

OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)

ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА: (ако је потребно, користити додатни лист папира)

PLANIRANJE, DIZAJNIRANJE I PROVOĐENJE JAVNE INFORMATIVNE KAMPANJE ZA POBOLJŠANJE
SIGURNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

II. 5. **UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA**

UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OPSEG UGOVORA

УКУПНА КОЛИЧИНА (БРОЈ ЈЕДИНИЦА) И/ ИЛИ ОБИМ УГОВОРА

PREMA ANEKSU 3 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

II.6. **MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA**

MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБА ИЛИ ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ИЛИ РАДОВА

Područje Federacije Bosne i Hercegovine

**II. 7. PODJELA NA LOTOVE
PODJELA NA LOTOVE
ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ**

Da Ne
Da Ne
Да Не

Ponude se mogu dostavljati za / Ponude se mogu dostavljati za / Понуде се могу достављати за:

jedan lot nekoliko lotova sve lotove
jedan lot nekoliko lotova sve lotove
један лот неколико лотова све лотове

**II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)
PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (članak 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)
ПРИХВАТЉИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА? (члан 17 ЗЈН) (уколико је примјењиво)**

Da Ne
Da Ne
Да Не

**II.9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА ИЛИ РОК ИЗВРШЕЊА**

Или: period u mjesecima i/ili danima (od dodjele ugovora)
Или: period u mjesecima i/ili danima (od dodjele ugovora)
Или: период у мјесецима и/или данима (од додјеле уговора)

Или: započinje i/ ili završava
Или: započinje моментом потписивања уговора i/ ili završava
Или: започиње и/ или завршава

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
Део III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (*član 16 ZJN*)
IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (*članak 16 ZJN*)
ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУДУ, уколико се захтијева (*члан 16 ЗЈН*)

2.000,00 KM

III. 2. OSTALI ZAHTEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (*član 16-17. UPZ⁴*)
OSTALI ZAHTEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (*članak 16-17. NPZ⁵*)
ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ПОНУДУ, ако је примјењиво (*члан 16-17. УПЗ⁶*)

ORIGINALNA BEZUVJETNA, NAPLATIVA NA PRVI POZIV BANKOVNA GARANCIJA PRIHVATLJIVA OD STRANE FMUP-a SA VAŽNOŠĆU DO 01. 11. 2010.

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (*član 16 ZJN*)
IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (*članak 16 ZJN*)
ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, уколико се захтијева (*члан 16 ЗЈН*)

5 % UGOVORENE VRIJEDNOSTI

III. 4. OSTALI ZAHTEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (*član 19 UPZ*)
OSTALI ZAHTEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (*članak 19 NPZ*)
ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, ако је примјењиво (*члан 19 УПЗ*)

POTPISANA I OVJERENA IZJAVA DA SE DOBAVLJAČ OBAVEZUJE DA ĆE, UKOLIKO NJEGOVA PONUDA BUDE ODABRANA KAO NAJPOVOLJNIJA, OSIGURATI GARANCIJU ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA U VIDU BEZUVJETNE, NAPLATIVE NA PRVI POZIV BANKOVNE GARANCIJE PRIHVATLJIVE OD STRANE FMUP-a U IZNOSU OD 5% UGOVORENE VRIJEDNOSTI NA PERIOD ROKA IZVRŠENJA UGOVORA +30 DANA

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (*član 23 ZJN*)
UVJETI ZA UČEŠĆE – OSOBNA SITUACIJA (*članak 23 ZJN*)
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЛИЧНА СИТУАЦИЈА (*члан 23 ЗЈН*)

PONUĐAČ JE DUŽAN PRILOŽITI DOKAZE DA NEMA SMETNJI ZA UČESTVOVANJE U SMISLU ČLANA 23. ZJN
(PRILOŽENI DOKAZI NE MOGU BITI STARIJI OD 3 MJESECA, RAČUNAJUĆI OD DATUMA DOSTAVLJANJA PONUDA I MORAJU BITI IZDATI OD STRANE NADLEŽNIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI), A U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM.

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (*član 24 ZJN*)
UVJETI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (*članak 24 ZJN*)
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (*члан 24 ЗЈН*)

- NAZIV I TAČNA ADRESA PONUĐAČA, PORESKI I IDENTIFIKACIONI BROJ
- OVJERENA FOTOKOPIJA RJEŠENJA O UPISU U SUDSKI REGISTAR, SA SVIM POJEDINAČNO OVJERENIM PRILOZIMA NE STARIJIM OD TRI MJESECA ; OVIM RJEŠENJEM MORA BITI OBUHVAĆENA DJELATNOST KOJA JE PREDMET TENDERA

⁴ Uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH

⁵ Naputak o primjeni zakona o javnim nabavama BiH

⁶ Uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)
UVJETI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (članak 25 ZJN)
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДОБНОСТ (члан 25 ЗЈН)

OD STRANE NADLEŽNE INSTITUCIJE OVJERENU KOPIJU BILANSA STANJA ZA 2008. i 2009. GODINU I OD STRANE NADLEŽNE INSTITUCIJE OVJERENU KOPIJU BILANSA USPJEHA ZA 2008. i 2009. GODINU KOJIM SE DOKAZUJE POZITIVNO POSLOVANJE

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)
UVJETI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26 ZJN)
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ТЕХНИЧКА И/ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ (члан 26 ЗЈН)

- a) iskustvo u provođenju javnih informativnih kampanja iz relevantnog polja (minimalno tri kampanje ukupno u 2008. i 2009. godini), odnosno, reference ponuđača-lista glavnih usluga u 2008. i 2009. godini iz domena planiranja, dizajniranja i provođenja javnih informativnih kampanja od društvenog interesa, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci. Obavezno dostaviti od strane nadležne institucije ovjerene kopije minimalno 3 ugovora ukupno za 2008. i 2009. godinu (sa potvrdom primaoca usluge da su uspješno realizirani)
- b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;
- c) potpisana i ovjerena izjava dobavljača o prosječnom godišnjem broju uposlenih i o broju rukovodnog kadra u 2008. i 2009. godini;
- d) potpisana i ovjerena izjava dobavljača o elementima ugovora koje dobavljač eventualno ima namjeru podugovarati.

Odjeljak IV: POSTUPAK
Odjeljak IV: POSTUPAK
Део IV: ПОСТУПАК

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:
VRSTA POSTUPKA:
ВРСТА ПОСТУПКА:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Otvoreni / Otvoreni / Отворени | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ograničeni / Ograničeni / Ограничени | <input type="checkbox"/> |
| Ubrzani ograničeni / Ubrzani ograničeni / Убрзани ограничени | <input type="checkbox"/> |
| Pregovarački / Pregovarački / Преговарачки | <input type="checkbox"/> |
| Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Конкурентски захтјев за достављање понуда | <input type="checkbox"/> |
| Konkurs za izradu idejnog rješenja
Natječaj za izradu idejnog rješenja
Конкурс за израду идејног рјешења | <input type="checkbox"/> |
| Ostali
Ostali
Остали | <input type="checkbox"/> |

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):
KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (članak 34 ZJN):
КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34 ЗЈН):

- (a) Samo najniža cijena
Samo najniža cijena
Само најнижа цијена
- (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu
niže navedenih kriterija (*prema opadajućem redoslijedu*)
Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju
niže navedenih kriterija (*prema opadajućem redoslijedu*)
Економски најповољнија понуда по питању
ниже наведених критерија (*према опадајућем редослиједу*)

- 1) učešće / učešće / учешће %
- 2) učešće / učešće / учешће %
- 3) učešće / učešće / учешће %

**IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)
PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (članak 20 NPZ)
ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ (члан 20 УПЗ)**

U SKLADU SA ČLANOM 20. UPZ

**IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):
UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (članak 18 ZJN):
УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 18 ЗЈН):**

Može se obezbijediti do

Može se obezbijediti do

21.08. 2010.

Може се обезбиједити до

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista naplaćuje

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista naplaćuje

50,00 KM

Новчана накнада за тендерску документацију, уколико се иста наплаћује

**IV.5. ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ,
ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)
ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ,
ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (članak 8 ZJN)
ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ,
уколико су осим службених језика БиХ прихватљиви и други језици (члан 8 ЗЈН)**

**IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ
ROK ZA PRIJEM PONUDA / ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ
РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА / ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ**

01. 09.2010.

(datum),
(nadnevak),
(datum),

13,00 sati

(vrijeme)
(vrijeme)
(vrijeme)

**IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN
OBEZBIJEDITI
MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUDITELJ DUŽAN
OBEZBIJEDITI
МИНИМАЛАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН
ОБЕЗБИЈЕДИТИ**

Do
Do
До

ili mjeseci i / ili dana

nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

ili 60 dana

nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

или мјесеци и / или дана

након крајњег рока за подношење понуда

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (članak 33 ZJN, članak 13 UPZ)

ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

(у случају отвореног поступка) (члан 33 ЗЈН, члан 13 УПЗ)

Datum / nadnevak / датум

Mjesto / mjesto / мјесто

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Діо V: ДОДАТНЕ ІНФОРМАЦІЈЕ

1. Za učešće u otvorenom postupku potrebno je izvršiti uplatu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije).
Uplatu izvršiti:
 - UniCredit Bank,
 - Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije za F MUP,
 - Primalac: Budžet Federacije – Federalno ministarstvo finansija,
 - Račun: 338-900-22115294-91,
 - Vrsta prihoda: 722791
 - Budžetska organizacija: 1401101,
 - Općina: Centar – 077
2. Iskazati jedinične cijene i ukupan iznos ponude na originalnom obrascu za cijenu ponude (ANEKS 3), iskazane u KM (konvertibilna marka).
3. Potpisana i ovjerena izjava dobavljača su cijene fiksne i iskazane u KM.
4. Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavljača kojom prihvata odgođeno plaćanje, u roku od minimalno 30 dana od dana prijema fakture na Protokolu FMUP-a
5. Potpisana i ovjerena izjava dobavljača kojom prihvata period izvršenja usluge (planiranje, dizajniranje +2 mjeseca provođenja kampanje), tačnije maksimalno mjesec dana za pripremu kampanje od datuma potpisivanja ugovora I dva mjeseca provođenja kampanje
6. Potpisana i ovjerena izjava dobavljača koliko radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine
7. Dobavljači dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati «ORIGINAL PONUDA» i «KOPIJA PONUDE». Ponuda i njene kopije sa pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti, sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeće riječi:»Ponuda za nabavku usluge-Planiranje, dizajniranje i provođenje javne informativne kampanje za poboljšanje sigurnosti drumskog saobraćaja - ne otvarati do 01. 09. 2010. godine do 15,00 sati», na adresu Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, ul. Mehmeda Spahe br. 7, Sarajevo, protokol FMUP-a, soba br.2.
8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavljača uz pismeno ovlaštenje.
9. Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavljanje ponuda, tj. 01. 09. 2010. godine do 13,00 sati, bit će vraćene dobavljaču neatvorene.
10. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u predmetnom postupku, te zadržava pravo poništiti započeti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa članom 12 ZJN.

Aneks A**Aneks A****Анекс А****I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

Organizacija / Organizacija / Организација FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа Admir Katica, tehnička pitanja Jasminka Ademović, ostala pitanja
Adresa / Adresa / Адреса MEHMEDA SPAHE BR.7	Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број 71000
Grad / Grad / Град SARAJEVO	Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број 4200742210000
Telefon / Telefon / Телефон 033 280-020, lokal 3100 i 3142	Faks / Faks / Факс 033/590-217
Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)	Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

**I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Organizacija / Organizacija / Организација Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа Ademović Jasminka
Adresa / Adresa / Адреса MEHMEDA SPAHE BR. 7	Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број 71000
Grad / Grad / Град SARAJEVO	Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број 4200742210000
Telefon / Telefon / Телефон 033 / 280-020, lokal 3142	Faks / Faks / Факс 033 / 590 - 217
Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)	Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

**I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ / ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕШЋЕ**

Organizacija / Organizacija / Организација Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа Ademović Jasminka
Adresa / Adresa / Адреса MEHMEDA SPAHE BR.7 Protokol - soba br. 2	Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број 71000
Grad / Grad / Град SARAJEVO	Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број 4200742210000
Telefon / Telefon / Телефон 033 / 280-020, lokal 3142	Faks / Faks / Факс 033 / 590 - 217
Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)	Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

ISPRAVKA
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI
objavljenog u "Službenom glasniku BiH", broj 62/10 od 02.08.2010.godine, pod brojem
1-12-11457-10

Do izmjene je došlo u sljedećem odjeljku:

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV .4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Može se obezbjediti do 21.08.2010.godine

A treba da stoji:

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Može se obezbjediti do 20.08.2010.godine do 16,00 sati

Svi ostali elementi obavještenja o javnoj nabavci ostaju nepromijenjeni.